

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2017

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tse 2½**

**Pampiri ena e na le maqephe a 7.**

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. O lokela ho araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA, mme o sehe mola qetellong ya karolo ka nngwe.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho seha mola ho habahanya meralo yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:  


KAROLO YA A: Metsotso e 80	
KAROLO YA B: Metsotso e 40	
KAROLO YA C: Metsotso e 30	
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Thuto eo ke ileng ka e fumana radiyong. [50]
- 1.2 Tsietsi e ileng ya ntlahela tsatsing leo! [50]
- 1.3 Botle le bobele ba dintlafatso metseng ya ditropo. [50]
- 1.4 Bontate ke dipilara tsa malapa. Na o a dumela? [50]
- 1.5 Ho etsa diphoso ke karolo ya bophelo. [50]
- 1.6 Sheba setshwantsho, mme o qoqe ka seo setshwantsho se se qholotsang maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.


1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho [www.google.com/news](http://www.google.com/news)]

[50]

1.6.2



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho [www.google.com/news](http://www.google.com/news)]

[50]

1.6.3



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa makasineng wa *Jet Club*, Mmesa 2016]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA THOHOLETSO**

Motswalao o hapile tlhodisano ya makgaolakang ya thuto ya Dipalo/Mmetse profensing ya heno. Mo ngolle lengolo o mo thoholetse ka katleho eo ya hae. [30]

**2.2 TOKOMANE YA BOITSEBISO LE BOIPHIPLELO (CV) HAMMOHO LE LENGOLO LA KOPO YA MOSEBETSI.**

Teboho Rantlo o bone phatlalatsa ya sekgeo sa mosebetsi wa ho tataisa bahahlaodi. O na le mangolo le boiphiplelo tse batlehang sekgeong sena sa mosebetsi. Ngola Tokomane ya Boitsebiso le Boiphiplelo (CV) ya hae hammoho le lengolo le kopang mosebetsi ona.

Phatlalatsa ya sekgeo sa mosebetsi:

<p><b>BONATOURS</b></p> <p><b>PHATLALATSO YA SEKCEO SA MOSEBETSI WA HO TATAISA BAHAHLAODI</b></p> <p>Mokopi wa mosebetsi o lokela ho ba le tse latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boiphiplelo ba selemo.</li> <li>• Lengolo la Materiki.</li> <li>• Dipoloma ho tsa Bohahlaodi.</li> <li>• Tsebo ya Nalane ya Afrika Borwa.</li> <li>• Bokgoni ba ho sebedisa khomphutha.</li> <li>• Tsebo ya dipuo tsa semmuso tse mmalwa.</li> </ul> <p>Boikarabelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ho araba mehala</li> <li>• ho hahlaodisa bahahlaodi</li> <li>• ho hlokomela polokeho ya bahahlaodi</li> </ul> <p>Bakopi ba mosebetsi ona ba ka romella ditokomane tsa Boitsebiso le Boiphiplelo (CV) tsa bona ho monghadi HL Lenong, atereseng tse latelang:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td> <p>Aterese: P.O. Box 750 PRETORIA 0001            Mohala : 012 966 2312            Emeili : <a href="mailto:nongh@bonatours.com">nongh@bonatours.com</a>            Fekese : 086 193 2457  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo            2 Tshitwe 2017</b></p> </td> </tr> </table>	<p>Aterese: P.O. Box 750 PRETORIA 0001            Mohala : 012 966 2312            Emeili : <a href="mailto:nongh@bonatours.com">nongh@bonatours.com</a>            Fekese : 086 193 2457  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo            2 Tshitwe 2017</b></p>
<p>Aterese: P.O. Box 750 PRETORIA 0001            Mohala : 012 966 2312            Emeili : <a href="mailto:nongh@bonatours.com">nongh@bonatours.com</a>            Fekese : 086 193 2457  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo            2 Tshitwe 2017</b></p>	

[30]

**2.3 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO**

O mongodi mokgatlong wa ho boloka tjehele ya moketjana wa mafelo a selemo. Ngola lenanetsamaiso le metsotso ya kopano eo le neng le e tshwere.

**[30]****2.4 PUISANO**

Ho na le maikutlo a hanyetsanang le taba ya hore televishene e senyetsa baithuti nako ya ho ithuta. Ngola puisano e pakeng tsa baithuti ba babedi ho totobatsa maikutlo ana.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

**POTSO YA 3**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**3.1 KARETE YA MEMO**

Ditlhahlobo tsa makgaolakang di se di atametse. Ngolla moeletsi wa thuto karete ya memo ho tla eletsa baithuti ba tla ngola.

[20]

**3.2 POSEKARETE**

Le isitswe kampong ya thuto sebakeng se setle, se phodileng ho ya itokisetsa ditlhahlobo tsa makgaolakang. Ngolla batswadi posekarete o ba phetele ka tse o kgahlileng moo.

[20]


**3.3 DITSHUPISO**

Wena le motswalle wa hao le ilo kopanela Nandos, mme yena ha a tsebe moo e leng teng. Mo ngolle ditshupiso tse mo tataisang ho tloha dibeseng ho ya fihla Nandos.

**ELA HLOKO:**

- Ditshupisong tsa hao, se le bale ho hlahisa mabitso a diterata le a meaho, mme o hlahise bonyane tse supa ho isa ho tse robong.
- Ithuse ka mmapa o leqepheng le latelang.

**MMAPA WA DITSHUPISO**



[Tema ya boiqapelo]

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

**20**  
**100**